



Front Cover  
Ang Tunghaan



Level 2, Grade 1  
CebuanoCommunity Living



Kini lugar para sa mga tinun-an.



Magbasa ug magsuwat kita dinihi.



Maminaw sa magtutudlo.  
Para makahibalo.



Maayong pamatasan makat-unan nato dinihi.



Ato kinining limpyohan.




Sama sa atong tugkaran.



Busa adto na kita.



Magkuyog kita sa pag-eskwela.



Atong kaalam mapalambo sa tunghaan.

Title Page  
Ang Tunghaan  
Gisuwat ni: Rosalie D. Racaza  
Level 2, Grade 1  
CebuanoCebu City, Cebu, Philippines



<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> You are free to make commercial use of this work. You may adapt and add to this work. You must keep the copyright and credits for authors, illustrators, etc. Translations-If you create a translation of this work, please add the following disclaimer along with the attribution: This translation was not created by USAID and should not be considered an official USAID translation. USAID shall not be liable for any content or error in this translation. Adaptations-If you create an adaptation of this work, please add the following disclaimer along with the attribution: This is an adaptation of an original work by USAID. Views and opinions expressed in the adptation are the sole responsibility of the author or authors of the adaptation and are not endorsed by USAID.

Inside Front Cover

Sugilanon sa Libro:

Kabahin sa kaimporte sa usa ka tunghaan. Nag tudlo kini ug daghan para sa atong tanan. Ang mga maayon mabuhat niini sa usa ka taw. Ato kining tagaan ug importansa.

Gigamit na mga letra:

m, a, t, k, s, y, o, -, n, ay, p, g, i, d, l, u, b, h, w, r, e, ng, pr, gr,  
tr, kw, ñ, c, j, f

Mga sige ug gamit nga mga pulong:

kini, sa, atong, mga, natong, kita

Mga pulong nga bag-onhg makat-unan:  
kaalam, tugkaran, mapalambo, pamatasan

## The End



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE

